WIKIPEDIA

Italiensk

Italiensk er eit romansk språk som blir tala av omkring 70 millionar menneske, dei fleste av desse bur i Italia.

Standard italiensk er bygd på toskansk dialekt (frå regionen Toscana) og ligg på ein måte mellom språket i Sør-Italia og Nord-Italia. Den lenge etablerte toskanske standarden har dei siste tiåra blitt litt utvatna av varianten dei talar i storbyen Milano, som er det økonomiske sentrum i Italia.

Italiensk er ein etterkommar etter latin, og blei formalisert på 1300-talet gjennom verka til Dante Alighieri, som blanda sørlege dialektar, særleg sisiliansk (frå Sicilia), med sin eigen toskanske dialekt i dei episke dikta Divina Commedia. Dante sine høgt elska verk blei lesne over heile Italia, og hans skrivemåte blei standarden som alle andre kunne skjønne. Dante blir framleis gitt æra for å ha standardisert det italienske språket. Som sagt er den toskanske dialekten det noverande målføret som ligg nærast Dante sitt språk, som enno altså er grunnlaget for standard italiensk.

Italiensk høyrer til den italo-dalmatiske språkgruppa, som igjen høyrer til den italo-vestlege delen av dei romanske språka, som er ei undergruppe av den italiske greina av indoeuropeisk.

Italiensk er det offisielle språket i Italia og San Marino, og i Sveits, i kantonane Ticino og Grigioni (norsk/tysk Graubünden). Det er også det andre offisielle språket i Vatikanstaten og i Istria fylke i Kroatia og tre kommunar i Slovenia, der det finst ein italiensk minoritet. Språket blir mykje bruka av italienske utvandrargrupper i Luxemburg, USA, Venezuela, Brasil, Argentina, Canada og Australia, og blir dessutan tala av somme i grannelanda Malta og Albania. I mykje mindre grad kan ein også somtid høyre det tala i delar av Afrika som tidlegare var styrte av Italia, landa Somalia, Libya og Eritrea.

Italiensk **(Italiano)**	
Klassifisering:	Indoeuropeiske språk italiske romanske
Talarar:	italienarar
Bruk	
Tala i:	Albania, Frankrike, Italia, Monaco, Kroatia, San Marino, Slovenia, Sveits, Vatikanstaten
Område:	Sør-Europa
Italiensktalande i alt:	70 millionar
Rangering:	19
Skriftsystem:	Latinsk
Offisiell status	
Offisielt språk i:	Italia, San Marino, Sveits, Vatikanet
Normert av:	Accademia della Crusca
Språkkodar	
ISO 639-1:	it
ISO 639-2:	ita
ISO 639-3:	ita

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Romanske_spr%C3%A5k&action=edit)

Romanske språk

Større moderne språk med litterær tradisjon	aragonesisk · asturiansk · frankoprovensalsk · fransk · galisisk · italiensk · katalansk · leonesisk · oksitansk · portugisisk · retoromansk · rumensk · sardisk · spansk
Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4114056-4) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00564305)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Italiensk&oldid=3176752»

Denne sida vart sist endra den 4. november 2019 kl. 11:39.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.